

t6\_yellow\_0 (TM-  
TivnLB2TQLqC17haJ6J9LQBYkrU9gRPvd)

October 27, 2020

Let  $l1\_orders\_2 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $m1\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $u1\_struct\_0 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $r2\_lattice3 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $k1\_xboole\_0 : \iota$  be given. Let  $r1\_lattice3 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v1\_xboole\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $r1\_orders\_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. \neg (X0 \in X1) \wedge (v1\_xboole\_0 X1) \quad (1)$$

Assume the following.

$$v1\_xboole\_0 k1\_xboole\_0 \quad (2)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. (l1\_orders\_2 X0) \Rightarrow (\forall X1. \forall X2. (m1\_subset\_1 \\ X2 (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow ((r2\_lattice3 X0 X1 X2) \Leftrightarrow (\forall X3. (m1\_subset\_1 \\ X3 (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow ((X3 \in X1) \Rightarrow (r1\_orders\_2 X0 X3 X2)))))) \end{aligned} \quad (3)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. (l1\_orders\_2 X0) \Rightarrow (\forall X1. \forall X2. (m1\_subset\_1 \\ X2 (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow ((r1\_lattice3 X0 X1 X2) \Leftrightarrow (\forall X3. (m1\_subset\_1 \\ X3 (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow ((X3 \in X1) \Rightarrow (r1\_orders\_2 X0 X2 X3)))))) \end{aligned} \quad (4)$$

**Theorem 1**

$$\begin{aligned} \forall X0. (l1\_orders\_2 X0) \Rightarrow (\forall X1. (m1\_subset\_1 X1 (u1\_struct\_0 \\ X0)) \Rightarrow ((r2\_lattice3 X0 k1\_xboole\_0 X1) \wedge (r1\_lattice3 X0 k1\_xboole\_0 \\ X1))) \end{aligned}$$